


OLIMPIJSKI MACAZIN



TOKYO 2020



Oktobar, 2018.



Maskota IMZE
Smokvić
čeka
goste
u Budvi



„Lavice“ na EP od 30. novembra

Kreće borba za Tokio



Bošković i Dević učestvovali na OI mladih

Festival mladosti

Naša juniorka šampionka Evrope u boksu

Bojana lavljeg srca





TEHNIČKI SPONZOR I ZVANIČNI
SNABDIJEVAČ CRNOGORSKOG
OLIMPIJSKOG KOMITETA

SPORT  VISION



Crna Gora
Vlada Crne Gore
Ministarstvo sporta


EFEL MOTORS

 **LOVĆEN**
OSIGURANJE A.D.

Član grupe  **triglav**



Regionalni vodovod
Crnogorsko primorje

 **RTCG**
Radio i Televizija Crne Gore

Monteput


Aerodromi Crne Gore
Airports of Montenegro


fzd

FOND ZA ZAŠTITU DEPOZITA

 **triglav**



U Budvi ćemo slaviti sport i život i stvarati zajedničke uspomene



Iako već navikao na nova i nova iznenađenja, sportski svijet to nikada ranije nije vidio i doživio. Svečanost otvaranja Olimpijskih igara mladih u Buenos Airesu 6. oktobra nadmašila je sve ranije u modernoj olimpijskoj istoriji.

I to ne zahvaljujući novcu koji je uložen, glamuroznošću ili težnji za spektaklom. Već svojom originalnošću, neposrednošću, inventivnošću, životnom vedrinom.

Šta su uradili organizatori? Umjesto uobičajene ceremonije ograničene na prostor stadiona, kakve se praktikuju u takvim prilikama, svetkovinu su izveli na ulice Buenos Airesa. U samom srcu grada, Aveniji 9. jul, bio je epicentar magične noći ispunjene muzikom, plesom i harmoničnom atmosferom slavljenja različitosti, objedinjenih pod olimpijskom zastavom i univerzalnim vrijednostima.

Mladi sportisti, njih oko 4.000 iz 206 država svijeta – među njima i naši strijelac Miljan Dević i karatista Bojan Bošković – izmiješani sa žiteljima argentinske prijestonice, uživali su u programu u kome su objedinjeni lokalna tradicija, u prvom redu predstavljena preko zavodoljivog tanga, i modernost, ispoljena korišćenjem savremenih tehnologija.

„Svako od vas je poseban“ – obratio im sa govornice Tomas Bah, predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta.

„Svi dolazimo sa različitih krajeva svijeta, iz različitih kultura. Ali, svi smo ujedinjeni olimpijskim vrijednostima izvanrednosti, prijateljstva i poštovanja. Vođeni

njima, svako od vas može da napravi razliku u sportu i životu.“

Simbolična poruka cijele manifestacije mogla je da se nasluti: sport je izašao sa stadiona, iskoračio iz uskih takmičarskih okvira i postao dostupan svima, kao neodvojivi dio savremenog života...

Zahvaljujući marljivom radu koji je prepoznat u Asocijaciji Igara malih zemalja Evrope, prijateljskim kontaktima, sportskim rezultatima i stečenom ugledu, krajem maja naredne godine dovešćemo Igre malih zemalja na obalu Mediterana. Biće to prvo multidisciplinarno takmičenje koje će ugostiti Crna Gora. Preko 2.000

sportista i članova delegacija iz devet zemalja Starog kontinenta će se družiti, razmjenjivati iskustva i takmičiti, dočaravajući nam bogatstvo kulturne šarenolikosti. Za nas, biće to Olimpijske igre u malom.

I baš kao argentinski organizatori Olimpijskih igara mladih, želimo da se nenametljivo, a samouvjereno, autentično i predusretljivo, potvrdimo u ulozima domaćina, i da – animirajući što je veći broj crnogorskih građana da se i sami pridruže – našim sportskim prijateljima pružimo jedinstven doživljaj. Da sve primimo otvorenog srca i slaveći sport i njegove suštinske vrijednosti, a to znači slaveći život, stvaramo zajedničke uspomene.



Bah: U Buenos Ajresu je počela nova era

Igre su protekle u dominaciji Rusije. Čak 59 medalja osvojila je zemlja koja je u daleku Argentinu poslala 93 aduta, a pored 29 zlatnih odličja, Rusi su prigrabili 18 srebrnih i 12 bronzanih.

U Buenos Ajresu su od 6. do 18. oktobra održane treće po redu ljetnje Olimpijske igre mladih. Organizacija u glavnom gradu Argentine je ocijenjena čistom desetakom, pa Međunarodni olimpijski komitet (MOK) iz dana u dan dobija potvrde da je onog momenta kada je osmislio projekta „OI za mlade“ napravio pun pogodak. Ljetnje Olimpijske igre za mlade prvi put su održane 2010. godine u Singapuru, potom je 2014. domaćin bio kineski Nanding, a sada je Buenos Ajres podigao ljestvicu. Tako tvrdi predsjednik MOK-a Tomas Bah.

„Iza nas su Igre za koje slobodno možemo da kažemo da su označile početak nove ere. Zašto kažem nova era? Zato što su ovo najurbanije Olimpijske igre mladih do sada, sa nikad više žena i ljudi koji su uključeni u olimpijski program“, rekao je Bah i nastavio:

- Koncept ovih Igara i održavanje u četiri tematska parka (Zeleni park, Olimpijski park, Urbani park i Tehno park) širom Buenos Ajresa je bio veoma uspješan. Argentinanci su sve vrijeme Igara živjeli za sport, a upravo je to ono što smo željeli. Buenos Ajres je sada još sportskiji grad nego što je bio“, istakao je Bah. Sa sportske strane, Igre su protekle u dominaciji Rusije. Čak 59 medalja osvojila je zemlja koja je u daleku Argentinu poslala 93 aduta, a pored 29 zlatnih odličja, Rusi su prigrabili 18 srebrnih i 12 bronzanih. To je najbolji ruski rezultat ikada na OI za mlade, a podatak da su im po broju najsjajnijih medalja najbliži Kinezi (osvojili su 18) najbolje oslikava razliku u pristupu, ambicijama, ali i kvalitetu. Rusi su već u prvoj sedmici naj-



vili spektakularne rezultate, i to zlatom strijelca Grigorija Šamarkova u disciplini - pucanje iz vaz-

dušne puške. Čak 13 medalja Rusiji su podarili plivači, i to mladići koje stručnja-

ci vide kao buduće šampione. U pitanju su, prije svih, 18-godišnji Kliment Kolesnikov i dvije godi-

ne mlađi Andrej Minakov, koji su pojedinačno pokupili po šest zlatnih odličja. Bili su, takođe, i

Doviđenja do Dakara 2022.

U jeku takmičenja u Buenos Ajresu, Međunarodni olimpijski komitet je prelomio - organizacija ljetnjih Igara mladih 2022. godine povjerena je Dakaru, glavnom gradu Senegala. Biće to prvi put da se OI održavaju na afričkom kontinentu.

„Posebno se radujemo što će djeca na Crnom kontinentu dobiti šansu da pokažu šta znaju“, naglasio je Bah. Igre mladih u Buenos Ajresu bile su debitantske za takmičare sa Kosova (bilo ih je pet) i Južnog Sudana, koji je nastupio sa tri takmičara.

Prije ljetnjih OI u Dakaru prvo će se održati zimske Igre čiji je domaćin švajcarska Lozana 2020. godine.



dio štafeta 4x100 slobodni stil i 4x100 mješoviti stil koja je zaoblila.

Generalno, poslije Rusije su najviše medalja osvojili Japan i Mješoviti tim (po 39), s tim što

su imali tri odnosno pet manje zlatnih od kineskih predstavnika. Dvocifren broj zlatnih me-

dalja su oko vrata stavili i mađarski sportisti (12), te Italijani i domaćin Argentina (11).

Igre u Buenos Ajresu su pokazale i da javnost treba posebnu pažnju da obrati pažnju na pojedine sportiste.

Pored ruskih plivača Kolesnikova i Minakova, a tu su i argentinski teniser Sebastijan Baes, američki golf potencijali poput Lusi Li i Akšaja Batije, kineski stonoteniseri Vang Ču Kin i Suna Jing Ša, Juka Ueno (Japan, mačevanje), plivačica iz Australije Kajli Mekion...

Crna Gora je na Olimpijskim igrama mladih u Buenos Ajresu imala dva predstavnika. Bojan Bošković je nastup na karate turniru izborio normom, dok je strijelac Miljan Dević dobio specijalnu pozivnicu MOK-a.

Bošković, šampion svijeta u kadetskoj konkurenciji prošle godine, našao se među osam najboljih takmičara u kategoriji do 68 kilograma. Osam najboljih na svijetu bili su podijeljeni u dvije grupe, radili su po sistemu svako sa svakim, a Boškoviću za nijansu izmaklo polufinale i borba za medalju. On je u svojoj grupi ostvario jednu pobjedu, jedan meč je

Olimpijske igre mladih

Bošković stao na korak od polufinala, Dević opravdao specijalnu pozivnicu



Podrška za talente

Izvršni odbor Crnogorskog olimpijskog komiteta odlučio je da Bojanu Boškoviću, kao jedinom našem sportisti koji je ostvario kvalifikacionu normu za učešće na Igrama u Argentini, dodijeli stipendiju u iznosu od 150 eura, od momenta ostvari-

vanja norme do kraja 2018. godine, kao i da se njegov program podrži sa 2.000 eura.

Izvršni odbor je podržao predlog predsjednika da se opredijele određena sredstva i za njegov program priprema, a iznos i način pomoći je dogovoren na sastanku sa Streljačkim savezom Crne Gore.

izgubio, a jednu borbu završio neriješenim rezultatom. Poražen je na startu od Belgijanca Kventana Bel Maudena, zatim je savladao Ukrajinca Roberta Širojana. U posljednjoj borbi bila mu je potrebna pobjeda nad Italijanom Rozariom Rudierom, ali je meč završen bez pobjed-

nika 2:2. Samim plasmanom na Olimpijske igre mladih na osnovu rejtinga, te na osnovu onoga što je pokazao na tatamiju, Bošković je potvrdio status velikog talenta i momka koji bi u seniorskoj konkurenciji mogao do velikih rezultata. Miljan Dević, član beranskog

streljačkog kluba Donje Luge, u kvalifikacijama u disciplini 10 metara puška osvojio je 11 mjesto i nije uspio da se plasira u finale. Dević je zatim nastupio i u miksu, sa Poljakinjom Suzanom Bobar, u istoj discipline. Njih dvoje su stigli do osmine finala...



Evropske aikido federacija cijeni podršku COK-a Priznanje za Simonovića

Dušan Simonović, predsjednik COK-a, primio je delegaciju Evropske aikido federacije na čelu sa predsjednikom Luisom Selgadam. Simonović i Selgad razgovarali su o aikido sportu u Crnoj Gori, trenutnom statusu i budućim aktivnostima Crnogorskog aikido saveza. Zajednički zaključak je da aikido, kao borički sport, jedinstven u svijetu, po tome što nema takmičenja, ipak uvažava, poštuje i ispunjava

olimpijske principe, i da je kao takav prepoznat od MOK-a. Selgado je istakao da se uvjerio u podršku koju Crnogorski aikido savez ima od strane Crnogorskog olimpijskog komiteta i njegovog predsjednika Simonovića. Upravo je predsjednik ovog saveza Simonoviću uručio zahvalnicu Evropske aikido federacije u znak priznanja za njegov doprinos razvoju aikidoa u Crnoj Gori.



Crnogorski olimpijski komitet donio program „Zelene igre“ u skladu sa kojim će se Igre malih zemalja Evrope organizovati

Prirodno je biti fer

Na osnovu Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti organizacije Igara malih zemalja Evrope 2019, a u skladu sa strategijom i jasnim opredjeljenjem olimpijskog pokreta da se kroz sport, posebno organizacijom sportskih događaja, promoviše održivost i zaštita životne sredine, Crnogorski olimpijski komitet donio je program „Zelene igre“, u skladu sa kojim će se Igre malih zemalja Evrope 2019. organizovati i na osnovu čijih načela će se sprovođiti sve dalje organizacione aktivnosti COK-a. Ovaj program se te-

melji na načelima Strategije Međunarodnog olimpijskog komiteta o održivosti i zaštiti životne sredine, kao i na strategiji Ministarstva turizma i održivog razvoja Vlade Crne Gore. Projekat COK-a „Nije igra samo na terenu - budi fer i prema prirodi“, koji je promovisao sport i njegovu ulogu u zaštiti životne sredine, ocijenjen je kao jedan od najboljih projekata iz te oblasti u okviru Olimpijske solidarnosti Međunarodnog olimpijskog komiteta. Slogan „Zelenih igara“ biće Prirodno je biti fer (Be fair by natu-

re). Pod tim sloganom, izradiće se uputstvo za organizaciju sportskih takmičenja, koje je neophodno ispoštovati kako bi se organizovala i održala bez negativnog uticaja na životnu sredinu. U saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, relevantnim stručnjacima i organizacijama iz ekologije i zaštite životne sredine, napraviće se uputstvo za organizaciju sportskih takmičenja, koje je neophodno ispoštovati kako bi se ista organizovala bez negativnog uticaja na životnu sredinu. Kao glavni nosilac ovog projekta, Crnogorski olimpijski ko-

mitet će za potrebe organizacije Igara „Crna Gora 2019“ angažovati preko 500 volontera, preko 250 članova saveza i klubova, te 50-tak službenika iz pet crnogorskih opština koji rade u sportu, koji će proći obuku čiji će sastavni dio biti i zeleni aspekt Igara „Crna Gora 2019“. Cilj edukacije, ali i kompletnog projekta, je da svi nacionalni savezi, i njihov tehnički kadar prođu obuku i da usvoje navedena rješenja i preporuke, te da ih implementiraju prilikom organizacije svih budućih događaja u Crnoj Gori.

Redovna sjednica IO Crnogorskog olimpijskog komiteta

Izvršni odbor Crnogorskog olimpijskog komiteta održao 14. septembra redovnu sjednicu na kojoj su usvojeni Izveštaji o pripremama za učešće na Olimpijskim igrama mladih „Buenos Ajres 2018“, na kojima su našu državu već sada predstavljali karatista Bojan Bošković (-68 kg) i strijelac Miljan Dević, koji je dobio univerzalnu pozivnicu u disciplini vazdušna puška 10 m. Izvršni odbor COK-a podržao je prijedlog šefa misije za ove igre da na svečanom otvaranju Olimpijskih igara mladih „Buenos Ajres 2018“ zastavu Crne Gore nosi Bojan Bošković. Postojalo je uvjerenje od pojedinih nacionalnih

Dević učestvovati na predstojećim Olimpijskim igrama mladih, Izvršni odbor je podržao prijedlog predsjednika da se opredijele određena sredstva i za njegov program priprema, a iznos i način pomoći je dogovoren na sastanku sa Streljačkim savezom Crne Gore. Saglasno Zakonu o sportu, Izvršni odbor COK-a je, u zakonom predviđenom roku, razmatrao i usvojio pravilnike u čijoj pripremi su aktivno učestvovali svi nacionalni sportski savezi i predstavnici NVO sektora, i to: Pravilnik o vrstama i disciplinama sportova u Crnoj Gori, Pravilnik o kriterijumima i načinu izbora sportiste godine, Pravilnik o kriterijumima



CRNOGORSKI OLIMPIJSKI KOMITET
MONTENEGRIN OLYMPIC COMMITTEE

sportskih saveza i selektora da će pojedini mladi sportisti obezbijediti učešće na Olimpijskim igrama mladih, a Crnogorski olimpijski komitet značajno podržao njihove programe, te je Izvršni odbor naglasio nezadovoljstvo malim brojem kvalifikovanih sportista za ovu značajnu sportsku manifestaciju. Izvršni odbor je donio odluku da se Bojanu Boškoviću, našem jedinom sportisti koji je ostvario kvalifikacionu normu za učešće na Igrama u Argentini, dodijeli stipendija u iznosu od 150 eura, od momenta ostvarivanja norme do kraja 2018. godine, kao i da se njegov program podrži sa 2.000 eura. Obzirom da će i strijelac

i načinu izbora zaslužnog sportskog radnika i Pravilnik o sportskim stručnjacima osposobljenim za rad u sportu i njihovim zanimanjima. Svi usvojeni Pravilnici biće objavljeni na internet stranici Crnogorskog olimpijskog komiteta. Usvojena je Odluka o formiranju Komisije za antidoping, čiji je zadatak da prati i sprovodi međunarodne konvencije, prati i koordinira akciju, te predlaže mjere u borbi protiv dopinga u sportu, vodi evidenciju sprovedenih doping kontrola, primjenjuje konvencije i kodekse Svjetske antidoping agencije, kao i pravila međunarodnih sportskih federacija i Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK).

Održan sastanak povodom borbe protiv dopinga u sportu

Puna posvećenost važnom pitanju

U prostorijama COK-a održan je sastanak na inicijativu Svjetske agencije za borbu protiv dopinga u sportu (WADA). Neposredan povod sastanka bilo je pismo ove međunarodne agencije kojim upozorava nacionalne agencije i komisije na dodatno angažovanje u borbi protiv dopinga. Ovo je, po ocjeni svih stručnjaka, posao u koji se punim kapacitetom mora uključiti država, preko svojih ovlašćenih organa, ali i nacionalni olimpijski komiteti.

Prisutni su izrazili punu posvećenost ovom pitanju, ističući neophodnost poštovanja datih rokova u pismu WADA agencije, što u slučaju Crne Gore neće biti ni malo jednostavno zbog brojnih obaveza koje iz njega proističu, te je u tome kontekstu zatraženo dodatno vrijeme za izvršenje ovoga, nimalo jednostavnog, zadatka. Posebno je apostrofirao i normativni okvir u Crnoj Gori, koji je zaokružen donošenjem novog Zakona o sportu. Sastanku su prisustvovali Amir Avda-

gić, predsjednik Istočnoevropske antidoping organizacije EE RADO (u ime WADA-e), Miloš Lalević, generalni direktor Direktorata za sport i Vladimir Vojvodić, predstavnik Ministarstva sporta u grupi za monitoring implementacije Konvencije za borbu protiv dopinga, kao i Vesna Simović, predsjednica Komisije za sprečavanje dopinga u sportu. Sastanku je predsjedavao predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušan Simonović.



Predsjedniku TSCG Dimitriju Rašoviću uručena nagrada za doprinos i razvoj svjetskog tenisa

Vjera, vizija i timski rad put do uspjeha

Dimitrije Rašović u Crnu Goru iz Orlanda vratio se sa koferom najboljih preporuka i želja. Prvom čovjeku Teniskog saveza Crne Gore, na godišnjoj skupštini Svjetske teniske organizacije, uručena je od strane predsjednika ove asocijacije Dejvida Hagerta, nagrada za doprinos i razvoj svjetskog tenisa. Generalnoj skupštini prisustvovali su predstavnici iz 210 zemalja svijeta. Rašović je na čelu crnogorske teniske asocijacije od 2009. godine.

- Do 2010. godine, odnosnu godinu ranije, saradnja sa Svjetskom teniskom asocijacijom bila je svedena na dva teniska turnira. Za ovaj vremenski period, zaključno za 2018. godinom, organizovali smo 80 turnira iz kalendara evropske i svjetske teniske asocijacije. Odradili smo još jedan, veoma važan posao - organizovali smo četiri FED kup turnira i Dejvis turnir u Ulcinju. Ove turnire organizovali smo u posljednjih pet godina i od strane super vizora ocijenjeni su odličnom ocjenom. Organizovali smo seniorske turnire, a Veteranska teniska organizacija odradila

je dobar posao sa turnirima iz kalendara Svjetske teniske asocijacije - kazao je Rašović. U savezu nijesu zapostavili domaći teren. U periodu od skoro decenije organizovali su oko 720 turnira iz kalendara TSCG.

- Osim na državnim takmičenjima, na svim turnirima učestvovali su takmičari iz regiona. Upravo je sve ovo motivisalo Svjetsku asocijaciju, upoređujući sa drugim asocijacijama svijeta, da smo zabilježili najveći napredak u tim periodu.

Osim što je puno toga urađeno na popularizaciji tenisa, Rašović je morao da prođe vremenski filter sa funkcijama, kako bi primio značajno priznanje. Evo o čemu se radi.

- Da bi se kvalifikovao za nagradu, morao sam biti najmanje 12 godina predsjednik određene asocijacije, predsjednik Upravnog odbora ili generalni sekretar u periodu od 16 godina. Upravo me dugogodišnji rad, od 2001. godine, kada sam bio predsjednik UO i potpredsjednik TS Jugoslavije, a pogotovo posljednji, kvalifikovao u

RAŠOVIĆ: I klubovi su nosioci projekata, prije svega TK Belvi iz Ulcinja, kao organizator pet najvećih takmičenja u svijetu, zatim TK Bar, Eminent, AS, NEC i Nikšić

odnosu na druge.

Rašović je napomenuo da je priznanje iz Orlanda timskom nagradom.

- Personalno je meni dodijeljena, ali nagrada je rad cjelokupnog tima i saveza, ljudi iz Upravnog odbora koji su deset godina u ovoj priči. Samu organizaciju turnira Dejvis i FED kupa bilo je nemoguće da iznese jedan čovjek. Organizaciju je iznio tim, Upravni

odbor TSCG, zajedno sa klubovima koji su doprinijeli razvoju sporta i popularizaciji tenisa.

Ne zaboravlja Rašović da napomene koliko su organizacijom turnira promovisali Crnu Goru, značajno i u ekonomskom dijelu.

- Savez je organizacijom turnira doprinio u ekonomskom smislu državi od tri i po do pet miliona eura. Kako? Imali smo preko 90 hiljada noćenja inogostiju koji su boravili u Crnoj Gori za period od

10 godina, bez vanpansioniske potrošnje.

Iz skromnog budžeta savez je uspio da se pozicionira u samom vrhu Svjetske asocijacije.

- Možemo i hoćemo, činjenice nam sve govore. Gubili smo infrastrukturu, gubili veliki broj tenisera u jednom periodu, što je uzrokovalo dodatne napore da uspijemo. Od kraja godine savez kreće sa novim projektima.

- Prvo nas u novembru očekuje Svečana skupština na kojoj će, vjerujem, prisustvovati visoki gosti iz evropske i svjetske asocijacije. Sa njima treba da dogovorimo izgradnju Nacionalnog teniskog centra u Podgorici, što bi značilo rješavanje velikih problema koje smo imali u prethodnom periodu. Predsjednik Svjetske asocijacije u Orlando dao nam je mogućnost konkurisanja u fondove Svjetske asocijacije, a vezano za izgradnju Nacionalnog centra. Imaćemo priliku da sa predsjednikom obiđemo klu-

bove, razgovaramo sa zvaničnicima opština i države, oko eventualnog ustupanja zemljišta. Nakon toga, siguran sam, Svjetska asocijacija daće nam određene bonuse kako bi mogli da krenemo u ostvarivanju projekta.

Teniski savez krenuće u ofanzivu na mlađu populaciju.

- Bez obzira da li će se izgraditi Nacionalni centar, ulazimo u realizaciju saradnje sa osnovnim školama i predškolskim ustanovama, kako bi bazu tenisera i teniserki podigli na viši nivo. Želimo sa Crnogorskim olimpijskim komitetom da apliciramo ka programima Olimpijske solidarnosti. ITF i TSCG će izgraditi projekat sa kojim ćemo ići ka Međunarodnom olimpijskom komitetu. U prvom planu će biti projekti za edukaciju trenera i podršku mladim teniserima, kao i uvođenje tenisa u školama za djecu do 10 godina. Od značaja nam je puna podrška Crnogorskog olimpijskog komiteta.

Saradnja sa Crnogorskim olimpijskim komitetom zaista je na najvišem nivou. Ministarstvo sporta, takođe, prepoznaje vrijednosti teniskog sporta. Imamo razumijevanja, a saradnja je sve bolja i bolja - jasan je Rašović

Simonović ugostio predstavnike TSCG i Viktora Kabrala, operativca Svjetske teniske federacije

Predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušan Simonović, organizovao je prijem za predstavnike Teniskog saveza Crne Gore, predsjednika Dimitrija Rašovića, generalnog sekretara Aleksandra Sekulovića i Viktora Kabrala, razvojnog direktora Svjetske teniske federacije za Evropu.

- Posjetu smo iskoristili da se bliže upoznamo sa Crnom Gorom i teniskom infrastrukturom. Znajući talenat vaših igrača i marljivost trenera, ITF je targetirala Crnu Goru i odlučila da Savez i trenere kroz organizaciju kampova i seminara koji će se finansirati iz projekata Olimpijske solidarnosti. Želimo da pokrenemo pilot projekat Tenis u osnovnim školama za uzrast do 10 godina. Projekti za koje ćemo aplicirati zajedno sa COK-om i TSCG treba da donesu nove vrijednosti crnogorskom tenisu na duži rok - kazao je Kabral.

Dušan Simonović izrazio je zadovoljstvo što su u prilici da ugoste Kabrala kao operativca Svjetske teniske federacije.

- To što su odabrali baš Crnu Goru i Teniski savez govori da se i pored problema sa kojim se suočavaju, u savezu dobro radi i stvaraju dobri uslovi za neke dolazeće talente. Tema razgovora je bila aplikacija Olimpijskog komiteta zajedno sa TSCG i ITF ka programima Olimpijske solidarnosti. ITF i TSCG će izraditi projekte sa kojima ćemo ići ka Međunarodnom olimpijskom komitetu i na taj način podržati rad TSCG. U prvom planu će biti projekti za edukaciju trenera i podršku mladim talentovanim teniserima, kao i uvođenje tenisa u osnovnim školama za uzrast do 10 godina. Kao i do sada COK će uraditi sve što može kako bi pomogao našim savezima i sportistima. Punu podršku dajemo i izgradnji Nacionalnog teniskog centra koji je prijeko potreban - kazao je Simonović.



Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore 30. novembra sa Slovenijom u Francuskoj otvara šampionat Evrope

Ženski crnogorski rukometni tim 30. novembra u Nansiju sa Slovenijom odigraće prvu utakmicu na šampionatu Evrope i početi peto učešće na smotri najboljih timova kontinenta. „Lavice“ su najveći uspjeh ostvarile 2012. godine osvajanjem zlatne medalje u Srbiji. Debitovale 2010. godine šestim mjestom u Danskoj, a najbolji plasman, nakon najvećeg uspjeha, ostvarile su 2014. godine četvrtim mjestom. Prije dvije godine u Švedskoj, podmlađeni tim, nije mogao dalje od trinaestog mjesta.

Zajedno u svemu

U posljednji mjesec 2018. godine žele da uđu u završnicu ohrabrene igrama iz grupne faze, koja bi mogla da im donese sreću i nagovijesti put na Olimpijske igre.

- Realno mjesto u Francuskoj, samo ako budemo sve zdrave, je borba za jednu od medalja. Mislim da imamo jako dobar tim, sastavljen od mladosti i iskustva, tako da se nadam da ćemo na kraju zadovoljiti svoje apetite, koji su uvek najveći - kazala je Katarina Bulatović. Crnogorke su u grupi koja će tražiti fokus od prvog minuta. Kvalitet u grupi B poziva na oprez.

- Grupa je jaka i teška, ali vjerujem da hladne glave možemo igrati sa svakom ekipom. Sa svima smo već igrali i nema nekih velikih nepoznanica. Prošle godine na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj „crvene“ su osvojile šesto mjesto i najavile dobre stvari za Francusku. Malo je nedostajalo da se bore za medalju.

- To malo što je falilo su definitivno bile rotacije kojih sada imamo više. Selektor je upoznao puno igračica i sada, naravno, da ima povjerenja i u neke mlađe koje nismo koristili puno na Svjetskom prvenstvu. Sa jednim od glavnih favorita naše rukometašice sastaće se 4. decembra. Na megdan

će domaćinu, svjetskom šampionu.

- Uz Francusku, Norveška je reprezentacija koja se kući ne vraća bez medalje. Godinama unazad je u samom vrhu. Tako da bih trenutno izdvojila ove reprezentacije kao favorite. Poslije kraće pauze desni bek nacionalnog tima ponovo je na poziciji koja je važna za igru selektora Johansona.

Od Katarine se očekuju uvijek dobre partije.

- Od sebe nikada ne očekujem da nešto moram. Ne pravim pritisak i znam, kada dam sve od sebe, da su to uvijek dobre partije. Tako će biti u Francuskoj. Kako će izgledati, vidjećemo na kraju. Mislim da na terenu ne odvajamo iskusne i manje iskusne i to je

nešto što može da nas vodi do dobrih rezultata.

Timski duh je i do sada krasio Crnogorke.

- Najača snaga Crne Gore je odbrana i zajedništvo. Odlično znamo da smo najbolje onda kada smo kao jedno na terenu. Sve ćemo uraditi da bude tako u Francuskoj - poručila je Bulatović.

Nema opterećenja

Milena Raičević peti put će u dresu reprezentacije na EP, treći put boriće se za kvalifikacije Ol. Ima znanje, ima iskustvo i zna kako. Kaže da su ambicije veće nego na prethodnom takmičenju.

- Čeka nas važno takmičenje zbog kvalifikacija i odlaska na Olimpijske igre. Očekujem još bolju igru, moramo igrati za bolje

mjesto i, naravno, da se borimo za Tokio. Nema slabih ekipa, u pitanju su nijanse. Spremamo se za paklenu grupu u kojoj će sve biti pakleno - istakla je



Kreće borba za Tokio

Milena Raičević:
Sve je moguće, jednom smo osvojili šampionat, zašto ponovo ne pokušati ove ili neke naredne godine

Katarina Bulatović:
Realno mjesto u Francuskoj, samo ako budemo sve zdrave, je borba za jednu od medalja

Grupe

GRUPA A: Danska, Srbija, Švedska, Poljska

GRUPA B: Crna Gora, Francuska, Slovenija, Rusija

GRUPA C: Mađarska, Holandija, Španija, Hrvatska

GRUPA D: Norveška, Rumunija, Njemačka, Češka

Raičević:
Ambicije?

- Želja nam je da budemo bolji, što nije mala stvar. Sve je moguće na prvenstvu Evrope - jednom smo osvojili šampionat, zašto ponovo ne pokušati ove ili neke naredne godine. Niko ne ide u Francusku samo da bi igrao, nego da bi osvojio



Važno je gol odbraniti

Od Marine Rajčić, u zemlji gdje je tri sezone igrala (branila za Mec) do povratka u Budućnost, očekuje se kao i uvijek maksimum i energija po kojoj je prepoznatljiva.

Sa kojim ambicijama čekate EP?

- Želimo da budemo najbolje i to će nam biti samo motiv da damo sebe još više na utakmicama. Prvi korak je da prodemo grupu, a onda možemo da pričamo o većim stvarima.

Po čemu je Crna Gora drugačija od ostalih?

- Mislim da imamo sjajnu reprezentaciju, drugačiju od ostalih po emocijama koje osjećamo kada igramo za svoju zemlju. Grupa je paklena, koji meč može da odredi sudbinu?

- Ekipa su jake, ne mogu nikoga da odvojim. Prva utakmica je uvijek puna iznenađenja i sigurno ćemo se pripremiti jako i uraditi sve da je riješimo u našu korist.

Da li je priprema golmana drugačija od pripreme igrača?

- Ogromna je razlika. Mi smo sami na голу i moramo analizirati šuteve protivničke ekipe i prepoznati ih na utakmici, što zahtijeva puno koncentracije.

prvenstvo.


Favorita je puno, Francuska je po svemu do sada prikazanom najopasniji protivnik u grupi.

- Puno je favorita. Broj jedan je domaćin - Francuska, osvajač SP, Norveška, Holandija, Rusija, Crna Gora... Puno je dobrih ekipa, koje mogu puno toga da pokažu.

Jedna od važnijih stvari na šampionatu Evrope biće

obuzdati želju i sačuvati glavu od ambicija. Milena smatra da je opterećenje najmanje potrebno crnogorskoj ekipi.

- Treći put se borimo za odlazak na Igre, nema opterećenja. Samo treba sa još većom voljom i željom da se borimo za Tokio. Igrali smo puno puta za tako nešto veliko, ne vidim razlog da nas sputa opterećenje.



© EMSBG18 All rights reserved.



© EMSBG18 All rights reserved.



Maskota Igara - Smokvić

Igre malih zemalja dobila je i svoju maskotu - simpatični, razigrani Smokvić biće zaštitni znak ove velike i značajne sportske manifestacije.

Maskote su važan dio svih velikih takmičenja, a suveniri ostaju kao uspomena za sva vremena...



MEDALJE

Promivisane su i medalje Igara malih zemalja. Na prednjoj strani je natpis 18. Igre malih zemalja Evrope i logo asocijacije, na poledjini logo Igara koje će se održati u Crnoj Gori.

Pripreme za Igre malih zemalja Evrope

Velika podrška sa svih adresa, slijedi priprema borilišta

Crna Gora će od 27. maja do 1. juna naredne godine biti domaćin Igara malih zemalja Evrope.

Prvi put će se u našoj zemlji održati multi-sportsko takmičenje, sa tolikim brojem učesnika - preko hiljadu sportista, još toliko zvaničnika, stručnih i tehničkih lica, volontera - naći će se na jednom mjestu, nadmetati na sportskim terenima i donijeti olimpijski duh u Budvu, Cetinje, Podgoricu, Bar i Tivat.

"Pripreme teku po ustaljenom redu i prema planovima", kaže Igor Vušurović, director IMZE Crna Gora 2019.

Mnogo je administrativnih obaveza pred domaćinom,

jer je riječ o kompleksnom poslu, koji ne zahtjeva samo dobru organizaciju takmičenja, već i brigu o prevozu, smještaju, ishrani, bezbjednosti...

"U kontaktu sa svim relevantnim ministarstvima dobili smo predstavnike, koji će biti zaduženi za pojedine oblasti, kao što su bezbjednost, zdravstvena zaštita, ali i promocija Crne Gore, kao države, turističke destinacije... Veliku podršku i maksimalnu saradnju imamo sa opštinom Budva, koja će biti centralna lokacija, i u kojoj će biti smješteni svi učesnici, ali i ostalim opštinama u kojima

će se održavati pojedina takmičenja", naglasio je Vušurović. Igre malih zemalja Evrope održavaju se pod

pokroviteljstvom i dio su i Međunarodnog i Evropskog olimpijskog komiteta (EOK). "Početkom novembra u Marbelji je sjednica Skupštine EOK-a, na kojoj ćemo delegate upoznati sa dosadašnjim aktivnostima", naveo je Vušurović.

U narednom period posebna pažnja biće usmjerena na sportsku infrastrukturu. Dvoranski sportovi - košarka i odbojka, kao i džudo i plivanje - imaju sve potrebne uslove, uz sitne korekcije...

"Najveći posao nas čeka na atletskom stadionu u Baru, boćodromu u Budvi, teniskim terenima na

Slovenskoj plaži, te na formiranju terena za bič volej", istakao je Vušurović.



ZELENE IGRE: Prirodno je biti fer

Pored toga što će naša zemlja prvi put biti domaćin jednog multi-sportskog takmičenja, Igre malih zemalja biće značajne i po tome što će se organizovati uz poštovanje najviših ekoloških standarda. Crnogorski olimpijski komitet donio je program "Zelene igre", na osnovu Elaborata o društveno - ekonomskoj opravdanosti organizacije IMZE 2019, u skladu sa strategijom i jasnim opredjeljenjem olimpijskog pokreta da se kroz sport, a posebno organizaciju sportskih događaja promoviše održivost i zaštita životne sredine.

"To znači da će se Igre organizovati u skladu sa načelima Strategije Međunarodnog olimpijskog komiteta o održivosti i zaštiti životne sredine, kao i na strategiji Ministarstva održivog razvoja i turizma i Vlade Crne Gore", kazao je Igor Vušurović, direktor IMZE Crna Gora 2019.

Crnogorski olimpijski komitet je 2014. i 2015. godine projektom "Nije igra samo na terenu - budi fer i prema prirodi" dobio komplemente i pomoć Međunarodnog olimpijskog komiteta iz fonda "Olimpijska solidarnost".

Pod sloganom "Prirodno je biti

fer" (Be fair by nature) izradiće se uputstvo za organizaciju sportskih takmičenja, koje je neophodno ispoštovati kako bi se organizovala i održala bez negativnog uticaja na životnu sredinu.

Uputstvo će sadržati sve važne segmente kao što su upravljanje otpadom, upotreba solarne energije, izbjegavanje štampe, čišćenje i održavanje objekata sa sredstvima koja ne zagađuju životnu sredinu, upotreba hibridnih vozila...

Kao glavni nosilac ovog projekta, COK će za potrebe organizacije Igara angažovati preko 500 volontera, preko 250 članova saveza i klubova, te 50-ak službenika iz pet crnogorskih opština koji rade u sportu, koji će proći obuku čiji će sastavni dio biti i Zeleni aspekt Igara.

"Želimo i da na ovaj način, iskoristimo Igre malih zemalja kao zaostavštinu za budućnost, jer nam je cilj da svi nacionalni savezi i njihov tehnički kadar prođe obuku i da usvoje navedena rješenja i preporuke, te da ih iskoriste u organizaciji svih budućih sportskih, i ne samo sportskih, događaja u Crnoj Gori", objasnio je Vušurović.

SREBRO ZA PONOS

Ogroman rad tokom ljeta i požrtvovanost su se isplatili. Srebro je veliki rezultat za Crnu Goru i čestitam svim igračima i stručnom štabu na ogromnom uspjehu. Crna Gora ne treba da brine za budućnost - poručio je trener Slobodan Mačić, nakon što su njegovi igrači osvojili srebrnu medalju na šampionatu Evrope u Minsku.

U finalu Evropskog prvenstva Grci su slavili 14:12 nakon velike borbe. Velikim slovima vaterpolisti rođeni 1999. godine i mlađi ispisali su još jedno, lijepo poglavlje vaterpolo sporta. Put nije bio lak. Ali višemjesečni rad je donio i igru i rezultat. Za ponos Crnoj Gori. Mladi momci sa stručnim štabom pokazali su da je u njihovim rukama budućnost. - Presrećni smo ostvarenim rezultatom na šampionatu. Naravno, ostaje žal zbog poraza u finalu, ali znajući da smo dali posljednji atom snage, poraz djeluje lakši. Šampionat je bio veoma naporan. Imali smo mali broj rotacija, a odsustvo Perkovića nas je dodatno oslabilo. Ova medalja predstavlja potvrdu da je Crna Gora i dalje u samom vrhu svjetskog i evropskog vaterpola i daje nam podstrek za dalje uspjehe. Naporno smo radili cijelo ljeto i na kraju, trud se isplatio. Nadam se da je medalja samo uvertira za buduće uspjehe naše reprezentacije kojih će, siguran



Mladi vaterpolisti oduševili na šampionatu Evrope

sam, još mnogo biti - poručio je mladi reprezentativac Dušan Matković.

Crnogorski vaterpolisti savladali su u grupi selekcije Rumunije i Bjelorusije, dok su na putu do finala eliminisali Holandiju, Mađarsku i Španiju.

Lijepim povodom ministar sporta Nikola Janović priredio je u Vili „Gorica” zajednički prijem u čast mladih vaterpolo reprezentativaca Crne Gore i paraolimpijke Marijane Goranović.

- Ponos ste države Crne Gore, rođeni ste da pobjeđujete i da nas učite da su granice tamo gdje ih sami sebi postavimo. Marijana je to učinila i na ovom Evropskom prvenstvu, gdje je u jakoj konkurenciji odbranila svoje srebro sa prošlog prvenstva Evrope. Mladi vaterpolisti su sa druge strane u žestokoj konkurenciji evropskih vaterpolo sila, takođe izvojevali još jednu medalju za Crnu Goru. Odvažno ste i dostojanstveno predstavili našu državu pred očima Evrope - poručio je ministar sporta. Zahvaljujući novom Zakonu o sportu. - Uredbom o kriterijumima za utvrđivanje visine, u ovom slučaju, stipendije i premije, definisali smo da novčane premije budu među najvećima u regionu i da se za razliku od ranije kada su uplaćivane savezima, sada isplaćuju direktno na račun sportiste. Marijani pripada 20 hiljada eura, a prvi put

premijsu po novom zakonu dobija i njen glavni trener i to 10 hiljada eura - kazao je ministar Janović i istakao da Vlada Crne Gore, posebno želi da afirmiše, mlade perspektivne sportiste. -

Slobodanu Mačiću u radu su pomagali Miodrag Matković i Miloš Šćepanović. U timu su bili doktor Đorđe Klajn, tehnička podrška Vasko Vučković i tim menadžer Nenad Franeta

Ministarstvo sporta brine i o vama, na način što vam za rezultate na svjetskim i evropskim prvenstvima, dodjeljujemo status perspektivnog sportiste kojim stičete pravo na jednogodišnju stipendiju, koja će u vašem slučaju iznositi 20 odsto prosječne mjesečne neto zarade u Crnoj Gori. To je dokaz da država prepoznaje i vrjednuje vaše rezultate, sa ciljem da kod vas probudi i ojača i kult odanosti i pripadnosti crnogorskoj reprezentaciji. Posebno ističem, da i vaši klubovi i savezi treba i sami da se postaraju da trenirate u što boljim uslovima.

Status mladih perspektivnih sportista, koji će narednih godinu dobijati stipendije Ministarstva sporta prvi put stiču vaterpolisti rođeni 1999. i mlađi To su: Miloš Krivokapić,

Uroš Vučurović, Savo Četković, Dimitrije Rašković, Marjan Mitrović, Aljoša Mačić, Luka Murišić, Petar Mijušković, Đuro Radović, Martin Gardašević, Dušan Matković, Branko Franeta, Alen Isljamović i Danilo Radović.

Status perspektivnih sportista

Status mladih perspektivnih sportista, koji će narednih godinu dobijati stipendije Ministarstva sporta prvi put stiču vaterpolisti rođeni 1999. i mlađi To su: Miloš Krivokapić,

Podgorica poslala lijepu sliku

Dugo očekivani duel fudbalskih reprezentacija Crne Gore i Srbije protekao je u najboljem mogućem redu, uz sjajnu organizaciju meča i ponašanje publike koje je

uglavnom bilo za primjer. „Poslije svega lijepog što smo doživjeli tokom boravka naše ekspedicije u Crnoj Gori, Fudbalski savez Srbije izražava veliku zahvalnost

Fudbalskom savezu Crne Gore i posebno predsjedniku Dejanu Savićeviću na svemu što su učinili da se osjećamo veoma prijatno. Od prijema i tople dobrodošlice do fantastične organizacije samog meča i atmosfere na

stadionu koja je sve aktere učinila veoma ponosnim“, navodi se u saopštenju FS Srbije. Priznanje i zahvalnost odaje se i policiji koja je uložila veliki napor da sve protekne u najboljem redu.

Fudbalska reprezentacija Crne Gore ostala u trci za visok plasman u Ligi nacija

Odluka u Beogradu i pod Goricom protiv Rumunije

Fudbalska reprezentacija Crne Gore ostala je u trci za visok plasman u grupi C4 Lige nacija, nakon oktobarskog poraza od Srbije u Podgorici (2:0) i pobjede protiv Litvanije u Viljnusu (4:1).

Pred novembarske utakmice odluke – duel sa Srbijom u Beogradu i Rumunijom na domaćem terenu, ekipa Ljubiše Tumbakovića nalazi se na drugom mjestu, sa bodom manje od Srbije i jednim više od Rumunije.

Dvije pobjede u novembru donijele bi „hrabrim sokolima“ prvo mjesto, plasman u plej-of za Evropsko prvenstvo i prelazak u višu kvalitativnu kategoriju u narednom ciklusu, Ligu B.

Trijumf protiv Rumuna donio bi izabranici Ljubiše Tumbakovića 2. mjesto u grupi, baš kao i pobjeda protiv Srbije i remi protiv Rumunije.

Drugo mjesto u grupi moglo bi da donese plasman u plej-of za EP, koji se igra u martu 2020. godine, pod uslovom da reprezentacija koja završi prva u našoj grupi Lige nacija kroz regularne kvalifikacije izbori plasman na Euro. Crna Gora, međutim, mora da bude oprezna pred posljednje kolo, jer bi loši rezultati u duelima sa direktnim konkurentima mogli da je vrate na treće mjesto i dovedu u opasnost opstanak u Ligi C. Jedna od najgore tri trećeplasirane reprezentacije u tri grupe Lige C od po četiri tima plasiraće se u Ligu D.

To je najpesimističniji mogući scenario, a Tumbaković i njegovi momci razmišljaju optimistički i gledaju prema naprijed.

„Od velikog je značaja što smo pobijedili u Litvaniji, i što smo se vratili samo tri dana nakon traumatičnog poraza od Srbije. Septembarske utakmice dočekujemo kao konkurent za prvo, ali i za drugo mjesto u grupi, koje uopšte nije beznačajno“, kazao je Tumbaković.

Dugo očekivani, prvi fudbalski duel Crne Gore i Srbije u istoriji, završio se nepovoljno po crnogorsku reprezentaciju.

Srbija je pod Goricom odigrala bolje i slavila



golovima napadača Fulama Aleksandra Mitrovića.

„Pokušali smo da se fokusiramo samo na utakmicu, ali je jasno da su igrači, ne svojom krivicom, bili skoncentrisani i na neke druge stvari što se tiče organizacionog aspekta i svih detalja koje je utakmica nosila sa sobom. To je bilo nametnuto spolja i nismo mogli da pobjegnemo od toga, iako smo stručnu pripremu za meč bazirali samo na teren“, nastavio je Tumbaković.

Kao rezultat spleta faktora, ali i povreda nekoliko igrača (Vukčević je igrao uprkos sugestijama iz kluba da ne igra, Jovetić se tek vratio nakon pauze, Janković je ušao na poluvremenu), Crna Gora je odigrala jedan od najgorih mečeva u posljednje vrijeme.

„Nismo igrali kako znamo, kako smo odigrali na posljednjih nekoliko mečeva. Kao da smo previše respektovali Srbiju. Ne znam zašto se to dogodilo, pričali smo i radili drugačije u pripremama“, kazao je napadač Fatos Bećiraj.

Nakon takvog poraza, malo je bilo optimista pred Litvaniju, posebno nakon suspenzija Vukčevića i Jankovića, te povreda Jovetića i Marušića, koji su ostali na klupi. Kao ni protiv Srbije, u timu nije bilo povrijeđenog Stefana Savića.

„Možemo mnogo, ne moramo ništa“, izjava je kojom je Tumbaković pokušao da opusti i motivise fudbalere.

Kao rezultat – stigla je ubjedljiva pobjeda (4:1), zahvaljujući dvostrukom strijelcu Stefanu Mugoši, te debitantskim golovima Darka Zorića i Borisa Kopitovića.

„Ovako se igra za svoju državu, za grb. Samo maksimalnom borbenošću možemo da dođemo do pobjede i to smo pokazali u Litvaniji. Sada idemo u Beograd, spremamo se da odigramo bolje nego u Podgorici. Sve je moguće, svi vjerujemo i jedva čekamo“, kazao je Stefan Mugoša.

Crna Gora gostuje Srbiji 17. novembra, tri dana kasnije dočekuje Rumuniju.

INTERVJU: Cvetko Pajković, predsjednik Odbojkaškog saveza Crne Gore

Plasman seniora na EP bila bi kruna dosadašnjeg rada

Muška odbojkaška reprezentacija na korak je od plasmana na Evropsko prvenstvo. U Odbojkaškom savezu su ponosni na ovu činjenicu, imaju ogroman motiv za dalji rad i uradiće sve kako bi nacionalni tim nastavak kvalifikacija za mečeve sa Slovačkom i Moldavijom, odradio u najboljim mogućim uslovima. Sa predsjednikom OSCG Cvetkom Pajkovićem razgovarali smo o predstojećem važnom detalju, ali i o svemu ostalom što ovaj savez čini uspješnim na poljima rezultata, edukacije, pomoći i promocije sporta kod najmlađih. Koliko ste oprezni i sa kakvim raspoloženjem čekate rasplet posljednjih kvalifikacionih mečeva? - Avgustovske kvalifikacije odigrali smo očekivano. Sa tri pobjede i porazom sa prve pozicije u grupi čekamo preostale dvije utakmice. Svjesni smo situacije da bi nam pobjeda kod kuće donijela po prvi put plasman na Evropsko prvenstvo. To nam je i ogroman motiv da uradimo sve u pripremama za januarske mečeve, da ih dočekamo spremni i da iskoristimo šansu koju smo dosadašnjim dobrim igrama stvorili. Koliko vas je poraz na startu kva-

Pohvale od predsjednika Boričića

Kako ocjenjujete saradnju za evropskom odbojkaškom kućom, ugstili ste neke važne ličnosti, između ostalog i predsjednika Aleksandra Boričića?

- Saradnja se CEV je odlična. Od predsjednika Boričića imamo veliku podršku i pomoć i u njemu crnogorska odbojka ima velikog prijatelja. Sa druge strane, podršku

smo dosadašnjim radom i odnosom zaslužili o čemu je Boričić 2016. godine govorio kao pozitivan primjer u svim segmentima odbojkaškog rada.

lifikacija otrijeznio i da li smatrate da je, upravo, gubitak bodova, nakon vođstva od 2:0, uticao na maksimalan učinak u naredna tri meča? - Istina, bili smo iznenađeni kada smo poslije vođstva od 2:0 i dobre igre, stali i dozvolili protivniku da preokrene i dobije utakmicu. Zbog toga smo i došli u poziciju, ukoliko sljedeću utakmicu izgubimo od bolje rangiranog protivnika - Slovačke, favorita grupe, da ćemo izgubiti šansu za plasman na EP. Međutim, momci su odigrali najbolje onda kada je bilo najpotrebnije, pobijedili Slovačku kod kuće ubjedljivim rezultatom 3:0 i naredne dvije utakmice. Stručni štab i igrači na prvoj konferenciji za medije bili su jednoglasni - idemo na EP, u kakvom ste Vi raspoloženju sačekali kvalifikacije? - Puno smo truda, rada i novca

svi mi (igrači, stručni štab, savez) uložili u periodu od osamostaljenja Crne Gore do danas da bi uspjeli da ostvarimo plasman na Evropsko prvenstvo. Osvajali smo zlatnu medalju u Evroligi, učestvovali u finalu treće divizije Svetske lige i odigrali puno mečeva u kvalifikacijama za EP i SP. Međutim, kako je Evropska odbojkaska konfederacija (CEV) donijela odluku da se za Evropsko prvenstvo 2019. godine povećava broj učesnika, sa dosadašnjih 16 na 24, što praktično znači da idu svi pobjednici grupa kao i pet najbolje drugoplasiranih reprezentacija, postali smo svjesni situacije i velike šanse da se po prvi put u istoriji plasiramo na EP. Da li bi plasman na EP seniorskog tima bio najveći uspjeh Cvetka Pajkovića kao predsjednika saveza? - Plasman na EP bio bi za

sve nas najveći uspjeh. Kakva je situacija u ženskoj seniorskoj reprezentaciji. Odlazak selektora i porazi obilježili su kraj prvog dijela kvalifikacionog ciklusa?

- Najave sa starta kvalifikacija, na žalost, nijesu se ostvarile. Igubili smo od konkurenata - Grčke i Ukrajine ubjedljivo sa 3:0, a dobili Norvesku dva puta (3-1 i 3-0). U januaru nas očekuje gostovanje Ukrajini i utakmica kod kuće sa Grčkom. Teoretska šansa postoji. Ono što je bilo očigledno je da ekipa nije napravila napredak u igri u odnosu na raniji period. Selektor je preuzeo odgovornost i podnio ostavku. Radite na popularizaciji odbojkaškog sporta kod mladih?

- Jugopetrol liga Mini odbojke okuplja oko 500 djece, od 9 do 12 godina, a održava se već tri godine. Liga za pionire i pionirke, od 12 do 14 godina, okuplja 400 djece, a od ove godine ćemo početi sa Kadetskom ligom za dječake (većina djevojaka kadetskog uzrasta igra Drugu i Prvu ligu). Dakle, uvezali smo sve uzraste kroz takmičenja, tokom cijele godine, gdje je najveći motiv da dje-

ca stiču nova prijateljstva, zavole odbojku. Savez širi odbojkašku bazu. Pokazali ste volju i znanje, neke ključne stvari uspješno odradili sa sponzorima kada je riječ o afirmaciji odbojke. Koliko je, uopšte, teško privoljeti sponzore da pomognu odbojci? - Aktivnosti se najvećim dijelom finansiraju od sredstava koje dobijemo na konkursu kod Ministarstva sporta, na čemu smo im



- Jugopetrol liga Mini odbojke okuplja oko 500 djece, od 9 do 12 godina. Liga za pionire i pionirke, od 12 do 14 godina, okuplja 400 djece, a od ove godine ćemo početi sa Kadetskom ligom za dječake

zahvalni. Međutim, sredstva su nedovoljna da se sve isfinansira pa pokušavamo da odbojku „upakujemo“ kao proizvod i prodamo zainteresovanim sponzorima. Otežavajuća okolnost je da odbojka još nema važan rezultat na evropskoj ili svjetskoj sceni da bi bila interesantna sponzorima za ulaganje, kao u fudbalu, košarci, rukometu i vaterpolu, koji su u prednosti. Teško je naći sponzore, pa su, upravo i zbog toga, ljudi koji nam pomažu za nas zlatna vrijedni. Redovna skupština usvojila je programska načela za 2019. godinu, koji su glavni ciljevi? - Programska načela se odnose na aktivnosti saveza koje će imati u 2019 godini. Ono što je najvažnije je da nas očekuje nastavak kvalifikacija za EP u januaru, organizacija godišnje skupštine

Balkanskih zemalja krajem januara, Igre malih zemalja Evrope u maju, gdje je Crna Gora domaćin, balkanska prvenstva za sve mlađe selekcije, zatim nacionalna prvenstva i kup... Kako ocjenjujete kvalitet domaćeg lige u obje konkurencije? - Kvalitet liga je realan uslovima u kojima klubovi i škole odbojke funkcionišu. Naravno da bi mi iz saveza željeli da uslovi budu mnogo bolji i svi mi u odbojkaškom sportu se trudimo i radimo da budu bolji. Ali, to je dug i težak posao, naročito zbog nedovoljno novca kojim klubovi i škole odbojke raspolažu. Prepoznatljiva je saradnja i izuzetan odnos crnogorskog saveza sa savezima iz okruženja (sporažum sa BiH i Hrvatskom...)? - Nadamo se da će saradnja da donese realizaciju našeg zajed-

ničkog projekta kod IPA Fondova i ERASMUS +, što bi nam omogućilo da se sredstvima iz Pristupnih Fondova finansira odbojkaško usavršavanje za 800 djece svih uzrasta kao i 40 mladih trenera tokom naredne tri godine. Kako funkcionise OSCG? - Organizaciono odlično, finansijski hronično hramljemo. Imamo sjajne ljude koji vole odbojku i sposobni smo da organizujemo velika takmičenja što smo pokazali. Ali, za bolje funkcionisanje i korektivnije prema dobavljačima fali novca... Kroz razne akcije pomagali ste klubovima, hoćete li i ubuduće slične stvari raditi? - Želimo da pomognemo osnovnim sredstvima za rad i odbojku učinimo dostupnom djeci u Crnoj Gori.

Ponosni na sve selekcije

U igri su sve mlađe reprezentativne selekcije, na koji ste rezultat najviše ponosni? - Ponosni smo što imamo osam selekcija, od pionira i pionirki, kadeta i kadetkinja, preko juniora i juniorki do seniora i seniorki. Imamo i devetu ekipu - mješovitu (šest

dječaka i djevojčica) u predpionirskom uzrastu i nastupaju na Festivalu odbojke svake godine. Sve naše selekcije učestvuju na balkanskim prvenstvima, kvalifikacionim mečevima za EP ili SP, Evroligi, Svjetskoj ligi, Igrama malih zemalja Evrope... Što se tiče rezultata mladih selekcija

najbolje su ostvarili juniori i kadetkinje koji su osvojili zlatne medalje na balkanskim prvenstvima u konkurenciji jedanaest zemalja vodećih u odbojkaškim krugovima Evrope.





Podgorički hram košarke kojem se divi Evropa

Kada je Budućnost Voli 14. aprila ove godine osvojila prvu titulu u ABA ligi pobjedom nad Crvenom zvezdom u spektakularnom finalu, u jeku velikog slavlja i eurofije koju razumljivo donose veliki rezultati, postojao je i objektivan strah od onoga šta donosi sutra. Klub, igrači, navijači..., mislili su samo na jedno - da li će podgorički tim u sezoni 2018/19. podariti glavnom gradu mečeve u Evroligi? Na papiru, trofej u regionalnom takmičenju je garantovao put u Evroligu, tačnije povratak „plavih“ u elitno takmičenje u kojem su

posljednji put bili u sezoni 2002/03. Ali, daleko od toga da je bilo izvjesno, jer je titula u ABA ligi značila i da istog momenta počinje borba s vremenom u namjeri da SC „Morača“ bude spreman za gostovanja najboljih evropskih ekipa. Sada već stari SC „Morača“ nije ispunjavao rigorozne standarde Evrolige, pa je rekonstrukcija bila neminovna - morao je da se iznutra gotovo totalno promijeni izgled, poveća kapacitet, promijeni parket, napravi prostraniji pres centar, stavi najmodernija rasvjeta... Budućnost je imala

problem u najavi, vrijeme nije bilo saveznik, ali su država i grad, uz klub odradili posao, pa crnogorska košarka u Podgorici sada ima dvoranu koju s ponosom pokazuje Evropi. A i bilo je vrijeme, jer je „Morača“ do ljetos posljednji put rekonstruisana prije petnaestak godina u susret Evropskom prvenstvu kada je bila domaćin jedne od grupa.

„Morača“ je bez problema prošla sve kontrole i inspekcije Evrolige krajem ljeta, košarkaški hram sređen po visokim standardima, a ima kapacitet od gotovo pet i po hiljada mjesta.

U novom sportskom centru je već gostovala Cvena zvezda u ABA ligi, u Evroligi je Budućnost bila domaćin Armani Milanu i Makabiju...

Najbolja posjeta je zabilježena u derbiju sa Zvezdom (zvanično je u hali bilo 5.248 navijača), dok je Makabi nedavno gledalo 4.854 navijača.



Juniorka Bojana Gojković osvojila prvu medalju u istoriji crnogorskog ženskog boksa



Crnogorki krov Evrope

Juniorka Bojana Gojković šampionka je Evrope u boks. Telentovana bokserka osvojila je zlatnu medalju na takmičenju u Rusiji, u finalu kategorije do 50 kilograma pobijedila je Italijanku Elen Ajari - 4:1. Sudije iz Jermenije, Engleske i Izraela dali su ubjedljivu prednost našoj bokserki 30:27, bodovni sudija iz Škotske dao je prednost Bojani 29:28, dok je samo Irac dao prednost Italijanki - 29:28.

Mlada bokserka je sa tri pobjede stigla do

Uspjeh naših boksera u Anapi upotpunio je Petar Liješević, koji je osvojio bronzanu medalju u kategoriji do 70 kilograma

krova Evrope. Članica Budve na putu do finala eliminisala je Španjolke Nikol Nuoz Salgado i Viktoriju Silke iz Letonije.

Uspjeh naših boksera u Anapi upotpunio je

Petar Liješević, koji je osvojio bronzanu medalju u kategoriji do 70 kilograma.

Liješević je na putu do medalje eliminisao Moldavca Valerija Razmeritua, Litvanca Gelmusa Adomkeviciusa i Rumuna Stefana Roberta Safera, a u meču za finale izgubio je od domaćeg boksera, Ramazana Dadajeva.

Povodom velikog uspjeha na juniorskom prvenstvu Evrope u boks, predsjednik COK-a Dušan Simonović uputio je čestitke Bojani Gojković i Petru Liješeviću.

- Osvajanjem medalja na šampionatu Evrope potvrdili ste da plemenita vještina još živi u Crnoj Gori, koja je kroz istoriju dala velike šampione u ovom sportu.

Uspjeh dobija na značaju jer je ostvaren u jednom od najstarijih, ali i najpopularnijih olimpijskih sportova. Ono što me posebno raduje, jeste činjenica da je prvi put jedna dama donijela odličje u sportu, koji smo, tradicionalno, posmatrali kao muški. Bojana je pokazala ne samo, kako se razbijaju sportski stereotipi, već i kako se naše društvo mijenja. I to je njena velika pobjeda.

Uvjeran sam da će i Bojana i Petar nastaviti da vrijedno rade, marljivo treniraju i da će i na narednim takmičenjima pokazati talenat i vještinu, te da će nas obradovati novim uspjesima.



Japan se sprema za tehnološki zemljotres

Na Olimpijskim igrama u Stokholmu 1912. godine prvi put je uvedeno elektronsko mjerenje vremena.

Iz Berlina, 1936. prvi put je emitovan direktan televizijski prenos. U Tokiju, 1964. predstavljen je Šinkansen - najbrži voz na svijetu koji je takmičare i navijače prevozio brzinom od 210 kilometara na sat, što je bila revolucija.

To su jedine Olimpijade do sada na kojima su predstavljene nevjerojatne tehnološke inovacije - nešto što nije viđeno nikada ranije.

Šta da očekujemo u Tokiju 2020. godine? Da li će glavni grad Japana po drugi put biti uvršten na ovu, ne tako dugačku listu?

Sudeći po najavama organizato-



ra, Japan sprema tehnološki zemljotres koji će zasijeniti sve prethodne olimpijske igre. Roboti kao volonteri i pomagači, biće jedna od karakteristika Igaru u Tokiju. To i nije toliko iznenađenje, ako se zna da je Japan svjetski lider u robotskoj indu-

striji. „Armija“ robota pomagaće posjetiocima koji dolaze u Japan, a biće ih toliko da će imati čak i svoje selo - u pitanju je naselje Odaina, smješteno tik pored olimpijskog sela za sportiste. Apsolutni tehnološki hit igara trebalo bi da bude biogorivo za-



avione i autobuse - u pitanju je gorivo koje se crpi iz algi i ostalih biljaka, na čemu Japanci rade već duže vrijeme. Japanski jezik nepoznat je za većinu sportista i posjetilaca iz 206 zemalja, ali to ne bi trebalo da bude problem - djelimično za-

hvaljujući i „intranat prevodionicima“, aparatima koji se nose oko vrata i koji će prevoditi sa japanskog na ostale jezike. Uvođenje Šinkansena zapanilo je svijet davne 1964, a šta će se tek desiti 56 godina kasnije - Japanci, naime, spremaju da za

Olimpijske igre 2020. puste u promet vozove koji će „letjeti“ brzinom od 600 kilometara na sat! Biće to najbrži voz na svijetu ikada.

Uz sve ove novotarije, internet će biti prava „sitnica“ za organizatore, ali Japanci i o tome vode

računa pa će na Igrama pustiti u promet 5G mrežu.

Nije to sve - svijet bi za nešto manje od dvije godine trebalo da upozna takozvane 8K televizore, koji su već promovisani prije nekoliko mjeseci posredstvom japanske kompanije „Sharp“. Upr-

kos enormnoj cijeni - 130 hiljada dolara po jednom prijemniku - 8K televizori će biti glavni na Igrama u Tokiju. U pitanju je ekran koji je čak 16 puta veći od normalnih HD uređaja - ima 7.680 x 4.320 piksela.

Olimpijske igre u Japanu trebalo bi da budu i ekološke igre - barem je to cilj organizatora, a za tu svrhu trebalo bi da bude korišćena energija iz vodonika. Japanska vlada planira da potroši 300 miliona eura kako bi iskoristila vodonik za energiju tokom Igaru. Još mnoge novotarije, poput taksijsa bez vozača - automobila koji se voze na daljinski upravljač - služiće za prevoz gledalaca i sportista do stadiona i hala za takmičenja.

Japan se, zaista, sprema za tehnološki zemljotres.

Tokio predstavio maskote za Olimpijske igre 2020.

Miraitova i Somietti kao miks tradicije i inovacije

Tokio je imenovao i zvanično predstavio maskote Olimpijskih i Paraolimpijskih igara 2020. godine. Preko šest miliona učenika iz 16.769 japanskih osnovnih škola odlučilo je još krajem februara da Igre predstavljaju futuristički likovi umjetnika Rija Tanigučija iz Fukuoke - likovi krupnih očiju koji podsjećaju na mange.

U pitanju su Miraitova - maskota Olimpijskih, kao i Somietti - maskota Paraolimpijskih igara.

Organizatori su saopštili da par futurističkih likova kombinuju tradiciju i inovaciju.

Miraitova po sebi ima elemente plave boje, dok je maskota Someiti prošarana ružičastim elementima.

U opisu olimpijske maskote stoji da Miraitova „spaja tradiciju i inovaciju“ jer ima „staromodni šarm koji se odnosi na tradiciju, ali donosi i duh visoke tehnologije“. Takođe,

istaknuto je da „ima istančan osjećaj za pravdu i izuzetnih je atletskih sposobnosti“. Miraitova ima posebnu moć da trenutno može da se preseli bilo gdje. Paraolimpijska maskota Somietti odlikuje se „prefinjenom unutrašnjom snagom, ima meko srce i izraženu ljubav prema prirodi. Može da razgovara s kamenjem i vjetrom, a ima i sposobnost da pogledom pomjera predmete. Obično je vrlo smirena, ali može da postane izuzetno snažna kada je potrebno“. U duhu dobro poznatih likova iz mnoštva japanskih crtanih filmova, koji su se paralelno razvili u vrlo profitabilne društvene igre, i ove maskote imaju nadprirodne moći, a od njih se takođe očekuje da organizatorima donesu pozamašnu zaradu u raznoraznim oblicima: kao plišane igračke, plastične lutke, ali i pojavljivanjem na mnogobrojnim proizvodima koji će biti u prodaji kao suvenir.



KOMBINACIJA FUDBALA I STONOG TENISA

Tekbol - sport budućnosti koji su promovisali i Crnogorci

Olimpijska porodica sportova mogla bi od 2028. godine da bude bogatija za tekbol - atraktivnu igru koja je se igra nogom, na stolu koji podsjeća na sto za stoni tenis!

To je barem cilj osnivača ovog sporta, a sudeći po popularnosti koja je na nedavnom Svjetskom prvenstvu u Remsu dostigla vrhunac, to i nije neostvariva misija. Hibrid dva sporta - fudbala i stonog tenisa - već je iznjedrilo svjetske prvake, a među njima su i Crnogorci.

Bogdan Marojević i Nikola Mitro, majstori sa loptom koji žive u Novom Sadu, osvojili su zlatnu medalju u dublu, pobjedom nad parom iz Mađarske.

- Veoma smo ponosni



na prvu titulu - titulu svjetskih šampiona u tekbolu! Ovo je bilo nevjerojatno iskustvo i jedva čekamo da učestvujemo na nekom od



sljedećih turnira u ovom fantastičnom sportu - kazali su Marojević i Mitro, koji su dobili nagradu od 20 hiljada dolara.

Organizatori u Remsu morali su da šire kapacitet dvorane kako bi mogli da prima sve zainteresovane. Publika je uživala u sportu koji su još tokom Svjetskog prvenstva u Rusiji promovisali najveći majstori fudbalske igre - Brazilci. Nejmar, Kutinjo, Gabi Žezus i ostali igrali su „nožni stoni tenis“ zagrijavajući se za treninge, na veliko oduševljenje navijača koji su mogli da sve to gledaju uživo. Za one koji nisu - TV slika je obišla domove. Fudbalske vještine, tehnika i vizija - neke su od stvari koje su neophodne da bi se tekbol igrao na vrhunskom nivou. Fudbaleri Real Madrida, Čelsija, Arsenala, ali i mnogih drugih klubova, igraju tekbol kako bi se zagrijali za trening, ali i zabavili.

Francuska legenda Robert Pires jedan je od promotera ovog sporta, koji igraju i mnogi drugi bivši fudbaleri poput Karlesa Pujola, Luisa Figa, Simaa Sabrose, Nuna Gomeša, Kristijana Karem-bua, Vilijama Galasa... Pravila su slična kao u stonom tenisu, osim, naravno, što se igra nogom, i što se koristi zakrivljeni sto na čijoj se sredini nalazi mrežica. Zvanična pravila nalažu da se igraju najmanje tri seta, sa maksimalnim rezultatom od po 20 poena. Svaki igrač (bilo u singlu, bilo u dublu), može tri puta da dodirne loptu, bilo kojim dijelom tijela osim rukom, prije nego što je pošalje u suprotno polje. Tekbol - dio Olimpijskih igara od 2028. godine?



Moskva 1980. godine. Olimpijsko zlato osvojili su: kapiten Čosić, Slavnić, Skroče, Dalipagić, Delibašić (ne vidi se), Nakić, Krstulović, Knežević, Radošević, Žižić i Jerkov (nedostaje povredeni Kićanović).



Gorštak koji je mogao da pomjeri planine

Sredinom 1974. Nikšićke novine su mu u rubrici „Talenti“ posvetile stranu. „Da me je neko prije pet godina, dok sam još živio u Nikšiću, pitao da li ću se ikada baviti košarkom, moj odgovor bi bio negativan“ – rekao je u tekstu naslovljenom sa „Idealni centar nasljednik Krešimira Čosića“.

„Prije tri i po godine počeo sam nešto malo da vježbam u Nikšiću. Bili su to moji prvi skokovi i šutevi na koš. Nisam bio zadovoljan niti onim što sam postizao, niti sam bio ubijeden da ću da, nastavim li da radim tako, postići nešto više.“

Intuicija mu, izgleda, nije bila izražena. Za razliku od košarkaške snage.

Rajko Žižić, a o njemu je riječ, imao je 19 ljeta i tek je otvarao vrata seniorske reprezentacije SFRJ. Kada ih tačno deceniju kasnije bude zatvorio, učiniće to kao jedan od velikana jugoslovenske košarke, devetorice onih koji su objedinili evropsko, svjetsko i olimpijsko zlato.

OPKLADA SA NOVOSELOM

Tjelesna građa mu je nosila sjeća-

nja na vrletni zavičaj, drobnjačko selo Miloševići, podno Krnova, u kome je rođen 22. januara 1955. Kršan, stasit, momački silan, već sa 15 godina narastao je do 208 centimetara.

„Već je postala anegdota“, vraćamo članku iz Nikšićkih novina, „da za neko dijete koje živi u Nikšiću i počne naglo da raste kažu: ‘Eto te kao da si od Žižića’.“

Jugoslovenska reprezentacija je 1970. u Ljubljani osvojila svoje prvo svjetsko zlato, a košarka je tog ljeta osvojila nikšićkog gimnazijalca. Ipak, vjerovatno bi se sve zadržalo na prvoj, neuzvraćenoj ljubavi, da se nije upleo slučaj. Starija sestra Danolja, i sama prepuštena magiji „kraljice igara“, pristupila je Bosni.

Kada su u košarkaškom Sarajevu čuli da ima gorostasnog brata, pozvali su ga da im se priključi. Čelnike „studenata“ je, međutim, preduhitrio predsjednik OKK Beograd Mirko Trajčević, koji je 1971. odveo Žižića u prijestonicu.

„Sestra me posavjetovala da iza-berem Beograd, jer je smatrala da ću tu najbrže da napredujem“ – pričao je mnogo godina kasnije. „Imao sam nepunih 17 godina

kada sam postao Beograđanin i nikada se nisam pokajao.“

U „klonferima“ ga je preuzeo Branislav Rajačić, trener specijalizovan za rad sa mladim igračima.

„Došao je u naš klub samo kao upotrebljiv košarkaški materijal. Svojim velikim i izuzetnim radom i zalaganjem koji su njegove najdivnije osobine, uspio je prvo da savlada košarkašku azbuku.“

Kako je išlo to „savladavanje košarkaške azbuke“, posvjedočio je Sevdžo Tavčar, košarkaški zaljubljenik i strastvenik, višedecenijski sportski novinar TV Koper, u svojoj knjizi „Kako je Jugoslavija osvojila svijet“.

Priča datira iz ljeta 1971, kada se u Gorici održavalo prvo Evropsko prvenstvo za kadete.

„Trenor Lokomotive Zagreb i mladih jugoslovenskih selekcija Mirko Novosel napravio je dogovor sa Rajkom Žižićem, kog je slučajno otkrio u crnogorskim planinama: povešće ga na EP sa očiglednim namjerama da zastraši protivnike na zagrijavanju, ali samo ako uspije da na vrijeme pristojno nauči polaganje. Čini se da se dvoumio do samog kraja, ali da je na kraju uspio da savlada

ovaj preteški osnovni potez, tako da je na kraju išao u Goricu.“

KONSTANTA

Izuzimajući publicistički zavodljiv, a činjenicama neodgovarajući dio o „slučajnom otkriću u crnogorskim planinama“, iz Tavčarove anegdote mogu se nazrijeti obrisi elemenata Žižićevog tu-maćenja košarke.

Nije bio bogomdani talenat, virtuozi lopte poput Krešimira Čosića, za čijeg nasljednika je projektovan, i sa kojim je igrao u reprezentaciji. Ako se uzme da je tačno da je za njega patrijarh jugoslovenske košarke Aleksandar Nikolić rekao da je dragulj, moralo bi se dodati – nedovoljno obrađeni.

Za današnje shvatanje košarke bio je trom: njegovi pokreti su bili tvrdi, robotizovani, pomalo nezgrapni; tehnika nedovoljno ugađena. Ali srce, korisnost, fanatičan pristup zadacima, visoko razvijen osjećaj za kolektivni duh i spremnost na žrtvu zarad dobiti tima – neupitni. Sa horogom kao zaštitnim znakom, bio je čuvar reketa, ne posustajući u ratovima sa ljudeskarama. Među njima i ruskim divom Vladimi-

rom Tkačenkom (221 cm).

Nakon zlatnih evropskih medalja sa kadetima (1971) i juniorima (1972. i 1974), upravo ga je Novosel uvrstio u seniorski sastav za Balkanski šampionat krajem 1974. Već naredne godine će debitovati na velikim takmičenjima. Na EP u Francuskoj, kao najmlađi, činio je centarsku liniju sa Čosićem, Vinkom Jelovcem i Željkom Jerkovim.

„Igrao sam dosta i, kažu, da sam uspješno ispunio postavljene zadatke. Istina, u odnosu na ostale reprezentativce imam malo igara u državnom dresu, pa zato još uvijek ne dobijam dovoljno lopti“ – kazivao je novinaru Nikšićkih novina Boru Labudoviću u intervjuu iz 1975.

„Žižić je na tom prvenstvu predstavio obrazac koga će se držati narednih godina – neophodna pomoć u napadu i glavna uloga u defanzivi“ – piše o tom nastupu beogradski publicista i novinar Duško Miletković.

„Bio je u selektora omiljen kao defanzivac, ali i kao neugodnost za visoku liniju Sovjeta.“

U narednih devet godina mijenjali su se kao na traci treneri na klupi „plavih“. Novosela je nasli-

jedio Aleksandar Nikolić, Nikolića nakratko Petar Skansi, pa je kormilo ponovo preuzeo Ranko Žeravica, pa Bogdan Tanjević, Josip Đerđa...

A mjesta u reketu uvijek je bilo i za Žižića.

Spajajući luk od Evropskog prvenstva 1975. do Olimpijskih igara u Los Angelesu 1984, povezujući generacije u rasponu od Čosića, preko Dražena Dalipagića i Dragana Kićanovića, pa sve do Dražena Petrovića, bio je konstanta. Gorštacki čvrst na parketu, miran, staložen i tih van njega. Učestvovao je na tri izdanja olimpijskih igara i sa sva tri se vratio sa medaljom. Iz Montreala 1976. sa srebrom, Moskve četiri godine kasnije zlatom, i Los Angelesa bronzom, što ga čini najtrofejnijim olimpijcem iz Crne Gore. Od košarkaša sa prostora SFRJ, od njega je trofejniji samo Krešimir Čosić, sa zlatom i dva srebra.

Uz to, ima i po zlatno i bronzano odličje sa svjetskih (1978. i 1982) i evropskih šampionata (1975. i 1979). Za „plave“ je odigrao 186 mečeva i postigao 981 poen.

Dok je u reprezentaciji bio sakupljač trofeja, u klupskom dresu

nije osvojio niti jedan. Iako je više od deceniju bio svrstavan u nezaobilazne stubove domaćeg prvenstva. Do 1981. bio je vjeran OKK Beogradu, a naredne tri sezone proveo u Crvenoj zvezdi.

Okušao se potom u francuskom Remsu (1984-1986), da bi se 1986. vratio u Zvezdu, u kojoj će se godinu kasnije, nakon izgubljenog finala doigravanja, oprostiti od aktivnog igranja. Ne i od košarke.

DOBROČUDNI DIV VELIKOG SRCA

Propušteno je nadoknadio kada je 1993. sa klube vodio OKK Beograd do trofeja u Kupu SRJ. Posljednjeg pehara nekada slavnog kluba. Kasnije je bio član uprave Zvezde, u kraćem periodu i pomoćnik saveznog ministra za sport, pa direktor preduzeća zaduženog za organizaciju Evropskog prvenstva 2005.

„Sjedi diskretno, sasluša diskusiju, i na kraju, nenametljivo, uzme riječ i ponudi najbolje rješenje“ – opisavao ga je igrač i kasniji operativac Zvezde Nebojša Ilić.

Tvrdili su da je znao da radi dano-noćno, štedeći svoje najbliže radnike, na pripremi šampionata

Starog kontinenta.

Koje neće dočekati.

Rajko Žižić preminuo je 7. avgusta 2003. u 49. godini, u Urgentnom centru u Beogradu, od posljedica srčanog udara. Iza sebe je ostavio suprugu Ljiljanu i sina Ivana; glas o plemenitosti, dobroti, čestitosti.

„Bio je dobroćudni div velikog srca“ – kazao je na komemoraciji Vojislav Andrić, bivši savezni sekretar za sport.

„Nije bio naročito efikasan, niti je njegova igra bila lepršava, ali je obavljao najteže poslove“ – napisao je u nekrologu u Sportskom žurnalu Predrag Miljuš. „Rudarske, u reketu gdje se donosi odluka o pobjedniku. Zbog toga se izabrani tim SFRJ u čitavoj jednoj deceniji nije mogao zamisliti bez Rajka Žižića, čovjeka koji je mogao da pomjeri planine.“

Sahranjen je u Aleji velikana, na Novom groblju u Beogradu. Od 2007. jedna od ulica u naselju Pretok u Borči, na teritoriji beogradske opštine Palilula, nosi njegovo ime. U glavnom gradu Srbije se, u spomen na njega, svake godine održava međunarodni memorijalni festival mini košarke..



Mališani vrtića „Dodo“ posjetili Crnogorski olimpijski komitet

Sport u funkciji zdravog života

Crnogorski olimpijski komitet, na čelu sa predsjednikom Dušanom Simonovićem, ugostio je mališane vrtića „Dodo“.

Prvi put djevojčice i dječaci, sa svojim vaspitačima, upoznali su se bliže sa vrijednostima sporta i načelima olimpizma.

Simonović je mališanima pokazao olimpijske baklje iz Pekinga, Vankuvera, Londona, Sočija, Rija i Pjongčanga, te objasnio značaj i vrijednosti sporta sa posebnim akcentom na Olimpijske igre. Predsjednik COK-a govorio je o značaju zdravog načina života i o sportu, koji je neraskidivi dio svakodnevnice.



Mališani su pokazali interesovanje za najveći sportski događaj, a Simonović je bliže objasnio značaj Igara i obaveza koje COK ima prema crnogorskim

takmičarima.

- Crnogorski olimpijski komitet je dio Međunarodnog olimpijskog komiteta, bavi se razvojem sporta i olimpizma u Crnoj Gori

i bavi se, između ostalog, a to mu je najveća obaveza i dužnost, organizacijom velikih sportskih takmičenja. Najveći događaj su Olimpijske igre, koje se održavaju svake četvrte godine. Prve Igre održane su u staroj Grčkoj i odatle sve počinje. I danas, kada Olimpijske igre treba da počnu, pali se plamen koji se nosi iz Grčke i donosi na mjesto održavanja Igara - kazao je Simonović uvažanim gostima.

Mališani su dobili poklone od domaćina, a zajedničko slikanje, ispod olimpijskih krugova, završeno je tako što su gosti iz vrtića „Dodo“ otpjevali crnogorsku himnu.





CRNOGORSKI OLIMPIJSKI KOMITET